

t83_waybel_1
(TMR38im6LPyyjEHSgTSesANJF4DZ5Uc1Ejt)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_yellow_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v9_waybel_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_waybel_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_waybel_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_yellow_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow ((v9_waybel_1 \\ X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. (m1_subset_1 X3 \\ (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_orders_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 (k6_waybel_1 \\ X0 X2 X3) (k6_waybel_1 X0 X1 X3)))))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1_orders_2 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_yellow_0 X0) (u1_struct_0 X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k7_waybel_1 X0 X1 = k6_waybel_1 \\ X0 X1 (k3_yellow_0 X0))) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_yellow_0 X0) \wedge (l1_orders_2 \\ X0))) \Rightarrow ((v9_waybel_1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_orders_2 \\ X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_orders_2 X0 (k7_waybel_1 X0 X2) (k7_waybel_1 X0 X1)))))) \end{aligned}$$